

**MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA KANTONA SARAJEVO**, ulica La Benevolencije broj 16, koga zastupa ministar Admir Katica, (u daljem tekstu: Ugovorni organ) i

**“BERLIJETA” d.o.o. Visoko**, ulica Arnavutovičko polje bb. Visoko, kojeg zastupa generalni direktor Muamer Ganić (u daljem tekstu: Dobavljač)

zaključili su:

**UGOVOR  
o nabavci usluga servisiranja motornog vozila u  
garantnom roku marke “Citroen” (LOT 5)**

**Član 1.**

Predmet ugovora je nabavka usluga servisiranja motornog vozila marke “Citroen Berlingo” u garantnom roku (LOT 5) za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Nabavka je izvršena putem otvorenog postupka, na osnovu Odluke broj 01-14-4-3540-2 od 23.08.2019. godine.

Ugovor se zaključuje u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, ponudom Dobavljača i odredbama Okvirnog sporazuma broj 01-14-4-3540-2-OS od 03.12.2019. godine i stvarnim potrebama Ugovornog organa.

Ponuda Dobavljača broj 125/19 od 23.09.2019. godine je sastavni dio ugovora.

**Član 2.**

Usluge iz člana 1. ovog ugovora će se pružati sukcesivno, prema narudžbama Ugovornog organa, u zavisnosti od potreba istog, a ukupna vrijednost ovog ugovora iznosi 3.643,90 KM sa PDV-om (trihiljadeststotinačetrdesetri i 90/100 KM).

Dobavljač se obavezuje na nepromjenjivost ponuđenih cijena tokom cijelog ugovornog perioda i da će pod istim uslovima u periodu trajanja ugovora pružati usluge servisiranja motornih vozila u garantnom roku za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

**Član 3.**

Usluga servisiranja motornog vozila marke “Citroen Berlingo” će se vršiti na adresi servisa Dobavljača.

**Član 4.**

Ugovorni organ će ugovorenu cijenu plaćati u roku od 45 (četrdeset pet) dana od izvršenja usluge i dostavljanja fakture.

**Član 5.**

Dobavljač se obavezuje da ugovorenu uslugu izvrši u svemu prema tehničkoj dokumentaciji, propisima, standardima i normama kvaliteta koji važe za vrstu usluga koje su predmet nabavke.

Dobavljač se obavezuje da će:

- stručno i kvalitetno obavljati usluge održavanja motornog vozila u garantnom roku;
- motorno vozilo uzeti u rad u roku 24 sata od momenta dopremanja u servis;
- na svom lageru obezbjediti neophodne rezervne dijelove;
- sve intervencije na vozilima vršiti u vezi sa uputama proizvođača istih i
- u servisnoj knjižici voditi ažurnu evidenciju o izvršenom redovnom održavanju i zamjenjenim rezervnim dijelovima.

### **Član 6.**

Dobavljač je dužan u roku od 10 (deset) dana od dana zaključivanja ugovora, dostaviti garanciju za uredno izvršenje ugovora u obliku bezuslovne bankarske garancije u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa klauzulom plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije i bez prava prigovora, sa rokom važnosti: rok izvršenja ugovornih obaveza + 30 dana.

### **Član 7.**

Dobavljač se obavezuje da će pružati usluge u skladu sa zahtjevom Ugovornog organa i da će odmah postupiti po eventualnim primjedbama Ugovornog organa u pogledu nedostataka na ime kvaliteta izvršene usluge.

Ugovorni organ će utvrditi razuman rok za ispravak propusta Dobavljača u smislu izvršene usluge.

### **Član 8.**

Ukoliko poslije zaključenja ovog ugovora nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili omogućavanja izvršenja obaveza definisanih okvirnim sporazumom, rokovi izvršenja obaveza će se produžiti za vrijeme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja strana u okvirnom sporazumu i koji nisu mogli biti spriječeni od strane pogodene višom silom.

Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, politička zbivanja, imperativne odluke vlasti i slično.

Strana u okvirnom sporazumu koja je pogodjena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti uz prilaganje odgovarajućih dokaza.

### **Član 9.**

Sva, eventualno sporna pitanja rješavat će se dogовором, štитеći obostrane interese.

U slučaju nemogućnosti zajedničkog rješenja, eventualno nastalog spora, spor će rješavati nadležni sud u Sarajevu.

### **Član 10.**

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja ovlaštenih predstavnika i traje do realizacije ugovorenog iznosa, a najduže godinu dana od dana obostranog potpisivanja ugovora.

### **Član 11.**

Ovaj ugovor izrađen je u četiri (4) istovjetna primjerka, od kojih po dva (2) zadržava svaka ugovorna strana.

**DOBAVLJAČ**  
“BERIJEĆA” d.o.o. VISOKO



Broj : 11.02.2020  
Datum:

